

PHAPHANG KE EFE DIPAKENG TSA KOLOI E SEBEDISWANG HO FIHLA SEBAKENG SA TSHOHANYETSO LE AMBOLENSE?

Koloi e sebeiswang ho fihla sebakeng sa tshohanyetso e sebedisetswa ho fihla sebakeng sa nnete sa tshohanyetso ka nako e kgutshwanyane kamoo ho ka kgonahalang le ho qala ho fa mokudi phekolo hang-hang ha ho ntse ho emetswe hore ambolense e fihle sebakeng seo.

Koloi e sebediswang ho gihla sebakeng sa tshohanyetso e na le thepa e kgethehileng e hlokehang nakong ya tshohanyetso mme koloi ena ha e a lokela ho sebedisetswa ho isa mokudi ngakeng kapa sepetlele, ambolense ke yona e sebedisetswang lebaka leno.

ANAKEHLOKAHOLEFATSHEBELETSO E FANWENG YA AMBOLENSE?

Ho jwalo, tshebeletso e fanweng ke ambolense ha se ya mahala. Bakudi ba tla fumana akhaonte bakeng sa ho sebedisa tshebeletso ya ambolense, mokudi o tla lefiswa ho latela moputso wa hae.

Contact Details

10177 - Telkom
112 - Cell Phone
(Request Free State Ambulances)
Alternatively - 051 407 6000

Nomoro tsena disebediswa ho kopa ambolense Profenseng ya foreistata ka bophara.

DITSHEBELETSO TSA BONGAKA TSA TSHOHANYETSO



health

The Department of
Health
FREE STATE PROVINCE

www.fs.gov.za

BUKANA YA DISHEBELETSO TSA BONGAKA TSA TSHOHANYETSO

DBT E BOLELA ENG?

DBT e bolela ditshebeletso tsa bongaka tsa tshohanyetso, tshebeletso e fanwang ke Lafapha la Bophelo bo Botle la Freistata moemong a tshohanyetso – ha motho a le tsietsing ya ho lahlehelwa ke bophelo.

Tshebeletso ena e bopilwe ka diambolense, makoloi a sebediswang ho fihla sebakeng sa tshohanyetso le barutehi ba fumaneng thupello ya boemo bo hodimo, ba nang le bokgoni ba ho fa mokudi tshebeletso ya bongaka hang-hang ha mokudi a le tseleng ya ho fetisetswa ngakeng kappa sepetlele. Ka lebaka la hore batho ba bangata ha ba tsebe mekgwa e nepahetseng ho ka latelwa moemong a tshohanyetso, diambolense di sebediswa hampe kapa di a bitswa moo maemo e seng a tshohanyetso.

Kahoo diambolense di se fumaneha maemong a felang e le a nnete a tshohanyetso, a ka nnang a qosa tahlehelo ya bophelo ba motho.

Bukana ena e tla o thusa ho ithuta hore o tlole matjato le teng ka ho nepahala maemong a tshohanyetso, kahoo e lokela ho ba haufi ka nako tsohle.

O ka sebedisa ambolense ha motho a hloka thuso ya bongaka tseleng ya hae ya ho leba ngakeng kappa sepetlele.

Ha wa lokela ho sebedisa ambolense e le sepalangwang ho ya tliiniking. Leha ho le jwalo o ka sebedisa (ho tea mohlala x-rays, flu, makloko a dulang a le teng mothong, hlooho e opang jj.)

PHAPANG KE EFE DIPAKENG TSA "BOEMO BA NNETE BA TSHOHANYETSO" LE "BOEMO BOO E SENG BA TSHOHANYETSO"?

Boemo ba nnete ba tshohanyetso ke moo motho a ka nnang a lahlehelwa ke bophelo haeba a sa fumane tshebeletso ya motho ya rupeletsweng ho tsa bongaka hang-hang, ha a le tseleng ho leba ngakeng kappa sepetlele, ho tea mohlala ho hlaselwa ke pelo (heart attack), seterouku, kotsi e mpe ya koloi, ho tjha ho hobe, jj.

Boemo boo e seng ba tshohanyetso ke moo bophelo ba notho bo seng tsietsing, ka mantswa a mang, ha motho asa kule hampe, ho tea mohlala flu, hlooho e opang, mala a sehang, jj.

Batho ba ka sebedisa ditlilini tse bakeng

tsa bona bakeng sa maemo ao e seng a tshohanyetso kapa bakeng sa mafu ao a dulang a le teng ho bona.

KE BITSA AMBOLENSE JWANG MAEMONG A TSHOHANYETSO?

Ha tshebeletso ya ambolense e hloka hlahala maemong a nnete a tshohanyetso, o ka sebedisa dinomoro tse tse latelang: 10177 (ntle le tefo) kappa 112 mohaleng wa selula (cellular).

Motho ya tla arabela o tla o kopa hore o mo hlakise tse tse latelang tsa bohlokwa: nomoro ya hao ya mohala le aterese; mofuta wa tshohanyetso (mohlala' kotsi ya koloi, ho hlaselwa ke pelo, seterouku jj.), aterese e totobetseng ya sebaka sa tshohanyetso, ke hore moo mokudi a lokelang ho latwa.

P/s Ho bohlokwa hore o arabe dipotso tsohle tsa ya arabelang mohala ka ho hlaka le ho nepahala pele o ka beha founu ya hao fatshe, ho seng jwalo ho ka senywa nako ka baka la ditaello tse sa hlakang.

